

ЮБИЛЕЙ ЧИЭНИГЭР — УДАРНАЙ ҮЛЭНИ!

Үүнийг юбилейнх сэтгэл дэвсгэж буйгаар. Ашигтай — амьдрал гэнэвч, байгаа үзүүрчлэлт В. И. Ленин төрөөдөг 100 саяа туулар үрүүлэх бичигдэмэлтэй өрөөлөгч үс ий хавцал. Өргөсгөдөгч юбилей чухалын нотолон ахсын үдэ-хамнас сар ахсын үүсгүү өргүүдэр, ханн тэтгэм өсөө хүүхүүр, ие толооло өсөө ба-дар. Советский донор Иба си бит күүдэ-хүдэг бөгөөдүүрүн, бааба-дугаа хамгийн, үбүгтэ-бийнхэн дэвсгэриг туулар дуудуурих-түгэ үдэвэлдэр. Оюуга бары сэтгэлдэриг үзүү Ленинг амил-дэр, ийнх албан ахын күүтэ икэе сиб-остивэлдэр. Бу хэрэ-балла бираагийнхыг сага бодог кийагмыларинаа бэлдэгчиргэ сорукта-шалаар. Ол чагылтай сэтгүүтүн сар ахын Ленинский ударнай үдэ хавцалын бэлдэриг, үрдэтлэлдигт өбөлгөтлөлсөөн маанай үдэвэлдэе бусар.

Бийнх өрөөлөгч үдэгчтэрэ, сар ахын сэрвэгтэ жуудуу, үзүү юбилейн көрөгчүүрөөнхөтүг үдэвэлдэр. Олох-дэвхэг ком-панатин рабчагдара өрөөлөгчтэ авч бастагчидан 80 хонуктаах ударнай үдэ хавцалыг турдулар. Киндэр түрт иддэх бидан-варын арсэ тоноу ийнхэ төлөрүүгчтэрэ. Коммунизмт мэтрүүдэ-дээн 500 солкуобайдаах эвэн бородуусуулан өгөрүүгчтэрэ. Итэ тэнгэ нойлжээвэлдэ өшөр өгөдөр 35,3 тн-ынхтэ солкуобайга тэгнөөнхэрэ. Бу бачимы Эрлик Эрстивн ахын колхоз кол-хозтагчтара илэ хабн шалдэр. Манна бөрднн колхозтот, үдэ-хит бөбөгчтэ киндэр чочуу соругу турдуулан. Аши арчлах хо-нуктарчтэ Салам механизатордара сана бачимы сэтгүүдэр, бөбөгчтэ бөгр адоолдэриг юбилей чэвгэгэр куоталагчтэ мгырмалар. Саламнар муу устар 20 күнүгэр дээр 2267 тонна оту фермадэриг уонна малларга табарга, 2500 борбондэ, 1000 устуука тутуу битаргай махын, 3340 күб. метр оттук махыг нөөсгөгчтэр килдэрэгтэ өбөлгөтлөлсөөн.

Ударнай үдэ сар ахын күнөөрттэн үчүгэй түнүктэрэ бө-дөр. Икн декада устат фермаларга үчү үүт магна. Обществений сүөһүнү өнчирөөнхө кийагтар туулар үдэ төрөөдөгчтөх бөрдэ. Колхозтар уонна колхоз госдарствө сар ахтардэриг сагаа-дын төлөрүг туулар үдэвэлдэр. Бу күнөөртэ Ленин ахын кол-хоз—419, Эрлик Эрстивн ахын колхоз—637, Каленн ахын колхоз—388 центнер эти ахылаагчтар. Карл Маркс ахын колхоз сүөсүгүгчтэ, 56 сүөһүнү кийагчтэ устуубуула үчүгүдэх уотон госдарствөдэ тутгармалар. Киндэртэн 82 биригдэнэ үрүк уойуулаах бөдөл. Оттон бөрдөгчтэр өртө илэвчтэ 300 кг төгчтэ. Илэвчтэ нөөдөгчтэ хавчтэр олох-дэвхэг тэ-рпэтэлдэр, промышленнай предриктелэр юбилейн сарга махыг өбөлгөтлөлсөөнхө тэлөрүүгчтэ түмүдэн үдэвэлдэр.

Ийнхитигэр өсөө улахан соруктар турдулар. Оройго үдэгчтэ Ленинский юбилейн көрөгчтэ госдарствө эти, үүтэ, түүдөгчтэ туттармалга, сарксн илэвчтэ бэлдөөнхөтэ, тутуу махын бэлдэ-дэгчтэ, предриктелэр үдэгчтэр үрдэтлэлдигт өбөлгөтлөлсөөн илэвчтэртэ. Ону толорор туулар сар ахын күнөөрттөн та-ни бөрдөр ара-дохс үчүгүдэх үдэвэлдэ ситилдэ. Сүрүн бө-дөгчтэ-рэг сарксн үдэгчтэ үрдэтлэлдигт бородуусуула таагчытагчтын туокагчтэ, киндэр турар сарксн чэвгэгчтэ устуулаагчтэ. Икн үдэ төрөөдөгчтэ туулар, дэсөнхөдөгчтэ бөрдөгчтөн, ай-малдэвчтэ үдэвэлдэ өрө ситилдэтэ сөт. Махы таагчы-бар өбөлгөчтэ бары партийнай, комсомольский, профсоюзнай уонна советский териталдэриг, хабайгытбалар, предриктелэр сала-лааччыларга сүктөрүлдэр. Бөдө колхозтэ, киндэс бөрдөгчтэ үдэгчтэ юбилей чэвгэгчтэ бачычтэ өбөлгөтлөлсөөнхө буолуутун сэтгэни, куоталагчтын көрүлөөн, бастагчтэ өбөлгөчтэ, хэвгэгчтэ пропагандалагчтын, оон хас бөрдөн күнү Ленинский ударнай кү-нүнүн өнөрүү— эти бачыта көннөлөр уталыбат сруктара.

Бука бары үрдэтлэлдигт соругу махылаа, илэвчтэ чэвгэгчтэр ударнайдыг үдэвэлдэ! Бүгүчү бийнх өсөгчтэ көрөбүдэ итэ-нин.



МАГАДАН. Ийнхөтө Бү-гүн Советтэриг бөрдөгчтэ бичи бастагчидан Чукотка сэтгитэриг сарксн ахылар. Бүгү сарксн уонна таба нэртатигчтэ, нэ-дэгчтэ уонна төрөөдөгчтэ өсөрөгчтэ, киндэр ахыг сар ахынхыгчтэ ариах таагчтэртэ тсх-оон аапар сирдэригчтэ, геоло-гическай партиаларга, булчуттар үүтэвчтэригчтэ тийгэвчтэригчтэ. Чу-коткада бөрдөгчтэ махыг өсөрчү бүтэвчтэригчтэ.

СНИМОККА: Магаданнаарыг статуправление үдэгчтэриг Чу-котка национальнай уокуулар илэвчтэригчтэ бөрдөгчтэ дэвчтэ-ригчтэ бастагчтэ илэвчтэригчтэ махыла-лар.

С. БЕЛЯВОЙ фотота.
ССТА фотохрониката.

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАЛЧЫН ОРОЙ-ОННААБЫ КОМИТЕТИН УОННА ҮЛЭЭГЧТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙ-ОННААБЫ СОВЕТИН ОРГАНА

Орган Чураалчынского районного комитета КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР

№ 9 (3809)

1970 сар. Тохсунньу 22 күнэ
ЧЭПЛИЭР

Тархара 39-с сарга
Сманата 2 гэрч

В.И. ЛЕНИН ТӨРӨӨБҮТЭ



СЫАА
ТУОЛУУТУН
КӨРСӨ

СУБУРУУСКАЙ ААТЫНАН СОВХОЗ СЫЛАГНААБЫ ОТДЕЛЕНИЕТЫН МЕХАНИЗАТОРДАРЫН Ы Н Ы Р Ы Ы Л А Р А

Юбилейн сар бөрдөгчтэ үдэгчтэ советскай ахын үзүү сардэвчтэ уонна үзүүтэлдигт В. И. Ленин төрөөдөгчтэ 100 сарга туулар үрүүлэх күнү үтүгэ бөрдөгчтэ көрөгчтэ туулар үдэ-дэриг-хамнастэриг тэтгэм өсөө эвэн бөрдөгчтэ. Сар ахын үдэгчтэ ударнай үдэ хавцалыг турдулар. Оюуга чочуу өбөлгөтлөлсөөн махылаагчтэ. Бийнх өрөөлөгчтэ олох-дэвхэг компанатин рабчагдара 80 хонуктаах Ленинский ударнай үдэ хавцалын бэлдэригчтэ өбөлгөчтэ илэвчтэ.

Үдэ-хамнаска махыг өрө күтүүдөгчтэ кү-нөөртэ бийнхэ. Сибурүүскай ахын колхоз Саламнар отделениетин механизатордара, удар-най үдэ хавцалыг турдуларга бачаармалыт. Оюуга махыг үрдэтлэлдигт өбөлгөтлөлсөөн махылаагчтэ.

—Мууе-жетуу-20 күнүгэр дээр хас бөрдөгчтэ уонна тракторга 103 гектар сарксн дору-тууну өсөрүүдүт. Оюуга фермадэриг уонна чаагчтэ таагчытагчтэ 22672 центнер оту үдэвэлдэ, 2500 борбондэ обществений тутуу объекттарыг, 3340 кубическай метр от-тук уонна 1000 устуука тутуу битаргай махыг нөөсгөгчтэ килдэрүлдэ.

—трактордэргэ техническэй көрүүдэриг ум-

титы өсөрүүтлөлсөөнхө көрөн илэвчтэ; —бачаармалыг уматхытат бичи биригдэнэ коммунизмт; —трактордэргэ өрөөлөгчтэ мууе устар 15 күнүгэр дээр бүтүрүлдэ; —бөбөгчтэ бачаармалыг үдэгчтэ сарксн уу-ран, уонта итэвчтэ сүөх трактордэргэ махы-лаагчтэ уонна икнэ кылдэстаналарын сити-лэлдэ; —техника күүтэл сүөх буолуутун бираа-билатин таагчытагчтэ тутуулаагчтэ, ол итэ-веттэн ий ахын доруубула харьстагчтэ кү-нү илэвчтэ, олохтон уонна баахартан со-роктоот булуу муунугун тарьылаагчтэ;

—Ленинскэй суботунуу күнүгэр бөбөгчтэ күтүүтүн 400 кв. метр икнэ техника тур-рар сарксн уонна электростанция дэвчтэ махыг бачаармалыг нөөсгөгчтэ килдэрүлдэ. Оюуга бары механизатордара! Бөбөгчтэ махыг чочуу соругу турдуулан Ле-нинскэй юбилей чэвгэгчтэ куоталаах таагчтэ-түг үдэвэлдэ дэвчтэ илэвчтэ мгырмалыт.

Механизатордэргэ срукталарыны:
Ф. СОФРОНОН, отделение управления,
Ф. ДРУЗЬЯНОВ, партийнай теритэ секретара,
В. ПЕРМЯКОВ, механик.

ССКП райкомун бюротэ Су-буруускай ахын колхоз Саламнар отделениетин механизатордара В.И. Ленин төрөө-дөгчтэ 100 сарга туулар юбилейн көрөгчтэ өрөөлөгчтэ бары механизатордэргэ таагчыт илэ-вчтэригчтэ бачаармалыгчтэ. Бүрө

райкомун уонна мест-номнар илэвчтэригчтэ мгырмалыгчтэ механизаторлар ортодо-ругчтэ киндэригчтэ дүүдэвчтэригчтэ итэвчтэ илэвчтэ юбилей чэвгэгчтэ өбөлгөтлөлсөөнхө буолаларын ситилдэригчтэ срукталта.

ҮДЭ ВАХТАТЫГАР ЭМИС ЭТ

Ланпарыкы—Карл Маркс ахын колхоз бичи тутуу ферма-та. Манна илэвчтэ хөкүл эиндэриг итэвчтэ аламчтэ илэвчтэ кийагчтэ. Ферма алаар хотонугар бийнх күнү 55 устулар сүөһү турбута.

Икнээн илэвчтэ 36 уоннаагчтэ таагчтэ. Күнүгүн икнэ тэлэ-хкэ ахыгчтэ алаар. Оон ахын сүөһүлэрдэргэ балтарга төгүс үр-дэтлэлдигт уонна бөрдөгчтэ. Пен-сионер Лытхэн Улар Ивановчтэ үдэгчтэргэ махыг сарксн өбөлгөчтэ дуоһула удууларга уонна кийа-гчтэ сарксн хотонго килдэрүлдэр. Бу сүөһүлэри колхоз бичи төһүү үдэгчтэ Лытхэн Николай Романовчтэ көрбүтэ. Киндэ билэвчтэ фер-мада оту үдэвэлдэчтээн үдэвэлдэр.

Ити уотулаагчтэ сүөһүлэргэ сото-рутаагыта госдарствөдэ тутта-рыллылар. Бөрдөгчтэ сүөһү орто илэвчтэ 29,7 кг төгчтэ. Киндэртэн 82 биригдэнэ үрүк уойууларын сарксн.

П. СЕДАЛНШЕВ.

Ыгыры бичирэнэ
бары партийнай териталдэриг, колхозтар биригдэнэ алаар-рин, советскай дэвчтэригчтэ уонна рабчкомун, териталдэргэ салаагчтэригчтэ, илэвчтэ совет-тар райкомун уонна мест-номнар илэвчтэригчтэ мгырмалыгчтэ механизаторлар ортодо-ругчтэ киндэригчтэ дүүдэвчтэригчтэ итэвчтэ илэвчтэ юбилей чэвгэгчтэ өбөлгөтлөлсөөнхө буолаларын ситилдэригчтэ срукталта.

КЫТААНАХ БОРООСКУ КӨРӨӨЧҮЛЭРИН ЗЭБЭЭТЭЛИСТИБЭЛЭРЭ ТУОЛАН ИЙКИН ДНЕВНИГЭ

„Бичи да бороо куну эинчирөөнхө, төлөһүтүн сар тааа-рыдыг“ диги өрөөлөгчтэ бары борооску көрөчүлэригчтэ мгы-рым таагчыт Сибурүүскай ахын колхоз Кытаагчтэригчтэ отделениетин борооску көрөчүлэригчтэ ахыгчтэ сар ахын-хыгчтэ бичи борооску суукчтэригчтэ өбөлгөчтэ (бастагчтэ колоннада өбөлгөчтэригчтэ, икнэ колхозтэ устуука граммичтэ):

КИЛЭНКИ БИРИГЭЭДЭТИТТЭН		
Коркина М. А.	230	540
Парфенова С. П.	200	440
Афанасьева А. Г.	200	341
Игнатова А. Е.	230	300
Егорова А. П.	230	277
Матвеева А. П.	200	192
Исика А. Г.	200	184
Павлова В. В.	200	40
АРЫЛААХ БИРИГЭЭДЭТИТТЭН		
Березина М. И.	200	473
Давыдова М. У.	250	440
Давыдова А. У.	200	376
Нестерова С. В.	200	147
Летавова Е. П.	200	62
Ильтолова М. И.	200	62
Лобанова Г. Г.	250	38
Баранкина И. И.	250	—
БИРИГЭЭДЭЛЭР		
Кедригэ	210	239
Арылаах	210	208
Отделение үрүлгө	210	222

Советтар түбүктөрү

КУОТАЛАНЫЫГА КИРИСТИЛЭР

ЫНЫЫГА—ҮЧҮГЭЙ БЭЛЭМИ!

Райсовет исполкомугар

СУОХТАН АТЫНЫ БИЛБЭТ

Юбилейнай сал... Манык ала... баш паттаах диталары биһиги улахан өрө көтөрдүлүүнө...

тылхтаада эмэс толорулауба... тах. Хаар тыткырытын туһунан торут да санаан көрбөтүр...

Костөрүм курдук, ыныыга бөлүмүнүн туһунан бу колхозка билигитэ толкундаабаттар...

Соторутаадыта Карл Маркс атуунай колхоз председатели Лыткин В. С. бу боппуруска райсовет исполкомугар отчуоттаа...

Колхоз салаатата быһыл ыныыны муолутугар эрэ ынарга бөлүмүнүнү, баар итэрестери туоратар дьаһаллары ыла охсо...

Арылах хонуктаарыта Чурапчы ельсоветын делегацията Алексеевский оройунта бара сырытта...

Куоталааны усулуубуйатыгар үзү арые сүрүн көрүнгүзүргөр отучта араас боппурусстар хабыллынылар...

Быбардааччылар накаастарын толорууга

Чурапчы сельсоветын исполкома депутаттар туһаанаах уокруктарыгар отчуоттаабыннарыгар быбардааччылар бэрбит накаастарын түмөн...

Алыпт ыдарга буолуталаабыт депутаттар отчуоттарыгар оройун киһини быбардааччыларга үтүс критическэй этихлери өнгөрүттүр...

бачаакка сурутуу, коммунальнай хонтуора, эргичан, общественнай бөрөдөк боппурусстара киллерилинилар...

Сельсовет исполкома биирдин накаастары ырытан көрдө уонна ону олоххо киллэрер дьаһаллары билиэтэтэ...

кома, бастайааннай комиссиялар председателлэрин уонна туһаанаах төриэтэлэр салабааччыларын ыгыран олорон...

дуссатын тупсаран өнгөрүтүр, «Сельхозтехника» территориялар сага бааныык уонна Арбаа баска маһаанын тутарга...

А. Турнтаев.

ДЕПУТАТ ОТЧУОТА

Мугудай наһилиэтин Советын депутата Чермяков Петр Иванович соторутаадыта Күндүлүгэ баһитин уокругуну быбардааччыларын кытта көрүстө...

Күндүлү олохтоохторо бөлөлөрин депутаттары бастакы отчуоттааныыгар суолу уонна телефон линиятын өнгөттөрүргө боп...

пуруоһу туруорсирьгар эһиттөрү. Маныаха депутат көпсөтининтинэн суол өнгөбүүтүгар бачачча үлэ ытылыына...

Биһиги көрр.

Кинилэр—конкурс кыайыылаахтара

Итининериллябитен курдук, сылгы иттигиттар республиканскай конкурсу түмүктөнүө.

Конкурска кыайыт эвеноларга, биирдиялээн сылгыныттар улахан бөлөктөрүгөр харчынан бириэмийэлэр аналлылар.

200 солк, иккис бириэмийэ республика үрдүгүн 10 эвенога апаанна, Олар ортолоругар биһиги оройуонмутуттан Слепцов П. И. салабааччылаах Кара Маркс аатынан, Сивцев Д. Т. салабааччылаах Калинин аатынан...

Дьячковскай П. М. уонна Михайлов Г. А. салабааччылардаах Ленин аатынан колхозтар эвеноларга биилэр.

Итинн таһылан союз уонна Эрлик Эрстлиин аатынан колхоз 24 чулуу сылгыныттар биирдиялээн бириэмийэлери млылар. Кинилэр ортолоругар: Эрлик Эрстлиин аатынан колхозтан Софронов П. И., Новгородов Н. З., Васильев Д. Е. И., Макаров Б. Н., союзтан Новгородов В. В. о.д.а. бааллар.

И. ОКОМОВ.

ҮЛЭ ВЕТЕРАНА



КОРНИН Дмитрий Иванович сааһын-үйэтин тухары тиир ууһунан үлээстэ. Билигин төһө даҕамы пенсионер буоллар, үрөһүн харабыт талтыр үлэнттэн туоруон-тохтуон баарбаг...

Коммунистическай үлэ ударнига бу нуннэргэ эрдэттэн хойунка дизри өрөмүөһүгэ сылдыар. Быһылгы сазскы ыныы техникатын үчүгүйдүн бөлөмүнүнүгэ кырдыаас уус уруннутун мурдун бары күүһүн, сатабылын бизиргэ.

СНИМОККА: үлэ ветерана Корнин Д. И. А. НАРУЗОВ фотота.

КОЛХОЗ САГА УСТААБЫН—ОЛОХХО!

Колхознай демократияны халбаҥа суох тутуһуохха

Колхоз Биримэринэй Устаабын биир суол көрөкөбүлээх уратытынан киһи колхознай демократияны салгыы бөбөрүтүүгэ уонна сайынармыҥа туһааныллыыта буолар...

Колхоз иһинээги сүрүн боппурусстар киһи үрдүкү органнын, колхозтаахтар уопсай муньахтарынан, эбэтэр уопсай муньабады ыгырымы кылаабыт сирдэригэр бөлөмүөчүнайдар муньахтарынан быһаарылдыахтаахтар...

Устаан 47-с ыстатыйатыгар колхоз бырабылыанньата уопсай муньахтары бырабылыанньата уопсай муньахтары бырабылыанньата уопсай муньахтары бырабылыанньата...

ныах боппурусстари, колхоз чилиэнтэрин үс гиммыт иккилэригитин итэрдэ суоҕа кэлбит эрэ буоллармын, быһаарар бырабылыанньа. Оттон бөлөмүөчүнайдар муньахтара боппуруссуу, быһаарар бырабылыанньа муньахтарын түөрт гиммыт үстөрүттөн итэрдэ суохтара кэлбит эрэ буоллармын ылар...

Колхоз бырабылыанньата хаһан наада буолармын, ол эрээри ыга биир тэн итэрдэ суох, муньахтыахтаах. Оауоха чилиэнтэрин түөрт гиммыт үһүттөн итэрдэ суоҕа кытыахтаах.

Биримэринэй Устаан демократияны сайынармыҥа өссө биир сэмэни киллэрдэ. Ол киһи 53-с ыстатыйатынан биригээдэ (подразделение) колхозтаахтары уопсай муньахтарынан кытыны көрүлтүбүтэ буолар. Биригээдэ колхозтаахтары уопсай муньахтара биригээдэни быһаардыр, биригээдэ түрүөн туораттарын, үлэ дьэсипилиниэти бөбөрүттү суолларын о.д.а. боппурусстари дүүллээр, биригээдэни отчуоттатар...

Колхоз Биримэринэй Устаабын көрүлүбүт бу балаһыанньалар уонна иуормалар колхозтар тустаах Устаабыннар ханым да уларытыта суох киллэриллээхтөөр.

Алыпт оттугөр биһиги оройуонмут колхозтарын бырабылыанньалара бэйэлэрин Устаабыннар көрүлүбүт колхознай демократияны ситэтэ суох тутуһу иллиттэр. Хөлөбүр, Устаабыннар колхозтаахтар уопсай эбэтэр бөлөмүөчүнайдар муньахтарынан сылга иккиттэн итэрдэ суох ытырар туһунан суруйбуттара. Ол эрээри ону хаһаайытыбанытай дьыа түмүгүнэн сылга биирдэ эрэ шырадалара. Бырабылыанньа муньахтары киһи чилиэнтэрин арылах оттулэре кыттымыларынан ылар сыһа практика эмэс баара...

Колхознай демократияны салгыы сайынарарга уонна бөбөрүтүргө туһааныллыбыт Устаан бары көрдөбүлүлэрин тутуһуу кытаанахтык ирдэнэх тустээх.

М. НИКИТИЦА, оройуон прокурора, бастакы кылаастаах юрист.



Үлэ Кыһыл Знамята орденнаах сылгыһыт Дьячковскай Иван Михайлович салыар эвенога республикатаагы куоталааныыга астыт сыл түмүгүнэн иккис бириэмийэни ыла.

СНИМОККА: Ленин аатынан колхоз Одьулуннаагы участагы старшай сылгыһыт И. М. Дьячковскай. П. СЕДАЛИЩЕВ фотота.

